WIKIPEDIA

Pteranodontedoj

Pteranodontedoj (*Pteranodontidae*) estas familio de grandaj flugsaŭroj vivintaj dum la kretacea periodo de Nordameriko. Multaj pteranodontedoj havis rimarkindan, plilongigitan kreston kiu etendiĝis de la malantaŭo de la kapo (plej konate ĉe pteranodonto mem). Oni ofte metas en ĉi tiu familio la grand-krestan niktosaŭron, kvankam oni unue proponis ke ĝi havu sian propran familion, la niktosaŭredoj (Williston, 1903).

Pteranodontedoj	
Troveblo de fosilioj: Meza ĝis malfrua kretaceo	
Biologia klasado	
Regno:	Animaloj *Animalia*
Filumo:	Ĥorduloj *Chordata*
Klaso:	Reptilioj *Sauropsida*
Ordo:	Flugsaŭroj *Pterosauria*
Subordo:	Pterodaktiloideoj *Pterodactyloidea*
Familio:	**Pteranodontedoj** *Pteranodontidae* Marsh, 1876
Konserva statuso	
fossil	
Genroj	
▪ ?*Bogolubovia* ▪ ?Niktosaŭro *Nyctosaurus* ▪ Pteranodonto *Pteranodon* ▪ *Ornithostoma*	
Aliaj Vikimediaj projektoj	

Sinonimoj

Familio:

Pteranodontidae (Marsh, 1876)

Ornithostomatidae (Williston, 1893)

Ornithostomatinae (Williston, 1897)

Pteranodontes (Gadow, 1901)

Pteranodontinae (Williston, 1892)

Pternanodontinae [tiel] (Kuhn, 1967)

Birdoj			
Regno: Animalo • Filumo: Ĥorduloj • Klaso: Vertebruloj			
Birdoj laŭ ordoj *(alfabete)*	**Ordoj de**	akcipitroformaj • anseroformaj • apodoformaj • cikonioformaj • falkoformaj • fenikopteroformaj • gavioformaj • gruoformaj • ĥaradrioformaj • kaprimulgoformaj • kokoformaj • kolomboformaj • koracioformaj • kukoloformaj • paseroformaj • pegoformaj • pelikanoformaj • podicipoformaj • procelarioformaj • psitakoformaj • pterokloformaj • sfeniskoformaj • strigoformaj • strutoformaj • tinamoformaj • trogonoformaj • trokiloformaj • turnicoformaj	
Dinosaŭraj birdoj	**Flugsaŭroj**	***Pterodaktiloideoj***	Kecalkoatlo
	Pteranodontedoj	***Ramforinkoideoj***	Pteranodonto • Ramforinko • Pterodaktilo
	Plumhavaj dinosaŭroj	***Arkeopterigedoj***	Arkeopterigo
Rilataj artikoloj: Birdomigrado • Birdoprotektado • Birdnestoj • Birdkanto • Dinosaŭraj birdoj			

Elŝutita el "https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Pteranodontedoj&oldid=5474744"

Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 04:09, 5 jun. 2014.

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj.